

64(2)

~~7/22~~ [O]

K32/22
N=27
Ref. No. 2



Union College. 838

P.O. Box 244, Johannesburg

Indexed

Name *Bailey Mogorosi*

Address *Erfdal Bantle School*

Erfdal, Bloemfontein

Subject *Tswana*

s. 64 Boyale at Tlatsane

Date *27.8.1930*

Lecture No. 2

SCRIPT PAPER

pp. 1-2

Zaadi ba re ba lolola bojal le bone. A e re ere ha
 ba lolola go rongoe nosadi nou kgotso. E re ere ha a
 tsena no noko motaing a tle a itara monopa, galo
 go itsoe gore bojale ba lolola. E re, ha a tsena
 are ha la bone ke maralalo, ka labothano ka
 madiba ke motlharo go tshimololeang bojale, ka mesabele (Saturday)
 ke makomelo. Gono go loga dithapo gotoe ke dikgomoane
 ba re ba di apara me di khurumetsa mmele othe oa
 ngoranyana. Eane ba tlotsipa ka naidi o montsho, ba
 ihoqisoa matsoa a dikgomo ba apesitoe ka ene gotoe
 ke setea leina la koto go. Gape ba re ba dire, soe
 naidi, ba apesitoe matsoa ka ene gore aseko a bonala
 ba re ba heta kgodi hela ba be ba thatsiwa naidi ooo,
 go lo go tse tse ba thabara: ke go re ba thatsiwa
 bo nthe ba thatsiwa ka mbe o mo shoou. Morago go nna
 go hanela, meriri la bone ka sebilo, mele oa bone o
 thotsae ka letoku. Nese, ep bone ene e matsoa a
 dikgomo a ngoranyana. Kaha ntle a akgaga matsoa
 a na teleha thotsiwa letoku. E tla re ha kgodi e
 nedile: Ppigo go seise molelo o mogofa, jaanong go
 letoa thofane. go tla lalwa go gselwa.

Pina eob la re: - E othe mankgore-kgore,
 Ba langwe ba re e othe e
 hamba, borare ba ea go nyatsa,
 ha e ea go thasoa.

Ha mapube a tsoa ba line gape bare:-
 A re thre magonanyana a ip tsoa mogone.
 Mahibidu magonanyana a bo tloa.
 Jaanong ha boigo bo, ba ba ea go bulela dikgomo ka
 bakeng me bojale bo lo ea go robala ko thre

S.64

300110 K32/22

go sate makau ka ha ntle la bina setapa. Ka moshō
 la la tsoga la thamaa ba le lothetho, me go the
 makau a a tšileng go shela makgarebe a a tšiang go
 bolola. Ke gone e tšaa rona ha lekau lengoe
 le rata kgarebe nape la bōke makgarebe a la
 latšhele segaga mo thamung ea gagae. E ne e ve
 ha kgarebe e mo rata ese thogele pela, e se ke e se ntšhe.
 Me ha wa mo rata e se latšhele ha katšhe.
 Ke gone e ne e ve ha kgarebe e mo rata othe bare.
 moradija semong-meng o mo ntle, o seie bonen^{na},
 erile ha a tšaa a thōla baroetsara ba botšhele a
 tšea secheng, jaanong o tšaa monyala.

end s 64